།།ཨ།། །གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཚོས་གྲྭ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀྱི་ཉེར་གཅིག་དང་ཉེར་ལྔའི་དུས་ཀ་སོ་སོའི་ཐོག་དགེ་རྒྱུན་བཙུགས་པའི་ཡི་གེ་བཞུགས།། ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཱ། ཕྱན་སྲུས་ཚོགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་དགོས་ལ། རང་རེའི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཚོས་གྲྭ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཐུན་མོང་དང་ཁ་དད་དུ་བྱེས་ཐང་གྲས་གཅིག་མཚོད་ཡུལ་ཀྱི་དགེ་རྒྱུན་དུ་སྐྱོང་ནས། བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚོས་སྤྱོད་རྣམ་དཀར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་ལེགས་བྱས་འགའ་རེ་སྔར་ཀྱང་སྒྲོལ་བ་བཞིན། ད་རེས་ཀྱང་ས་སྐྱ་པ་ཚོས་མེད་སྤགས་འཚང་བག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་ཅིང་ཆེ་རིང་ནད་མེད་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང། ཕྱི་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ལྷར་ཡང་སྨྲལ་པས་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་པ་དཀར་འཛིན་དུ་བྱ་བའི་རྒྱུར་དམིགས་ནས། ཟླ་བ་བྱང་བོ་ཅོག་གི་ཉེར་གཅིག་དང། ཉེར་ལྔའི་དུས་ཀ་གཉིས་ལ་ཚོས་སྤྱོད་ཅང་ཡང་བ་འདུག་པས། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཉེར་གཅིག་གི་སྐབས་སུ་ཚོས་སྤྱོད་གཞན་རྣམས་རྫོགས་པའི་རྟེས་ལུགས་ཆོས་ཀུན་ལ་ཚོས་ཡོན་ཏན་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཚུད་ཀ་ཆགས་ཡོད་ཅེ་ན། ཁ་བོན་ཁལ་ཏན་ལ་ཁྱོད་ལྟ་ཤ་ཅི་ཡོད། ཁ་ཅིག་ཀྱི་ཉིན་ཁ་ཅིག་ལ་ཚོས་ཕྱོགས་ཀ་ཆ་ཅི་ཡོད། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཚུད་ཀ་ཆགས་ཡོད་ཅེ་ན། ཁ་བོན་ཁལ་ཏན་ལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཚུད་ཀ་ཆགས་ཡོད།

བ། ། །བཞི་པ་སྨོན་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཀྱི་རྗོར་མཆོ་སྐྱེས་ལུགས་ཀྱི་དབང་གི་བླ་མ་
བརྒྱད་པས་བསྐོར་བ། ། །

རྒྱལ་མཚན་ལ་སྨོ་ང་དགེ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་བློ་མ་བརྒྱད་པས་བསྐོར་བའི་བྱིས་ཐང་ཁྱད་པར་ཅན་
འདི་རྣམས། རྗེ་ལྷ་མཚོག་སེང་རྒྱ། རྗེ་སངས་རྒྱས་སེང་རྒྱ། རྗེ་ནམ་མཁའ་དབལ་བཟང་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་
བཞེངས་ཤིང་ཐུགས་དམ་གྱི་རྟེན་དུ་མཛད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་ཥོད་འབར་བར་བཞུགས་པ། ས་སྐྱ་པ་
ངག་དབང་ཀུན་དགའི་མིང་ཅན་གྱི་ལག་ཏུ་དད་པའི་དབང་གིས་བབ་པ་འདི་རྣམས་ཚོས་གྲྭ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་
ཐུན་མོང་དུ་ཚོགས་པའི་ཚེ་འཕྲལ་ལོ་གསར་གྱི་སྐབས་དང་། རྗེ་ཐུས་ཆེན་གྱི་དུས་ཆེན་ཆེན་མོའི་སྐབས།
དབྱར་མཐོང་སོགས་ཀྱི་དུས་བསོད་ནམས་བསོག་པའི་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ། རྗེ་སྲིད་བསྟན་པ་གནས་ཀྱི་བར་
དུ་ཙ་འཛིགས་སུ་ཕུལ་བ་ཡིན་པས། ཉེར་གཅིག་གི་ལྷུང་བཤགས་དང་། ཉེར་ལྔའི་བཟང་སྨོ་དགེ་ཀུང་ཟླ་
བ་ངོ་རེ་བཞིན་དུས་ཇ་བྱང་རེས་ཀྱིས་ཆགས་མེད་དུ་སྐྱེས་པའི་ངོ་བམ་ཚོས་སྟེའི་མཁན་ཆེན། ཚོགས་ཆེན་དབུ་
བྱེད། སྤྱི་པ་གཉིས། ཚོས་ཁྲིམས་ལས་ཐོག་པ་སུ་ཡིན་སོགས་ཀྱིས་དཀོན་མཚོག་ཐུགས་མི་ཁྲེལ་བའི་ངོ་
བམ་རྩས་བྱེད་དགོས་ཡིན་པ། འདུས་པའི་ཚོགས་ཀུན་གྱིས་དགོངས་པར་བཞུགས་པ་ཞུ། ༢ ལེགས་བྱས་
འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་མཐུས། །བདག་ཅག་ཆེ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་བསམ་དོན་འགྲུབ། །བསྟན་པ་
ཆེར་རྒྱས་ནམ་ཞིག་འཚེ་བའི་ཚེ། །སྨོན་ལམ་འཕོ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ། ༣ །གསལ་དང་མི་གསལ་
ཅི་འདྲར་གྱུར་ན་ཡང། །རྒྱུན་དུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཀུས་མཐུ་ཡིས། །བར་དོ་མེད་པར་མཁའ་སྟོང་དག་
པའི་ཞིང་། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བསྐོང་དེ་རང་དོན་ཀུན། ༤ །མཐའ་རྒྱ་ཕྱིན་ནས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི། །སྣྲུལ་
པས་སྨྲ་དང་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་འདི། །དབྱར་མཚོ་བཞིན་དུ་སྟེལ་བའི་མཐུ་ལྟར་ཞིང་། །འཕྲོ་ཀུན་དགའ་བའི་
ཞིང་དུ་འཇེན་པར་ཤོག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། ཤུ་ཏྲ་མཐུ་སརྦ་ཏཱ་གཱ་ཏཾ། དགེ་བ་འདི་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །། ཥ། མཁན་ཆེན་ཨ་བད་རིན་
པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བུ་རྩས་ཞལས་ཞུ་བཀྲིས་པའོ།།